



САНТА ОЛОХ

№ 20 (11999) • ылам ыйын 23 күнэ, 2025 сүл, бээтинсэ • 12+



Спорт биллэр мецената
Алексей Пинигин

Урбаан/4

Бу
нүөмөргө

Үбүлүйдээх биир
дойдулаахпыт

Сырдык сыдьаайдаах
Сомобо/5

Улуу Кыайыы 80 сыйыгар

Манык дыылда эмиэ баара.../6

Тэттик

Чурапчы улууңун прокурорунан
Александр Слепцов ананна

Чурапчы улууңун прокурорунан Александр Владимирович Слепцов ананна. Кини 2010с. Дьюкуускайга СГҮ юриспруденция салаатын бүтээрэн, үрдүк анал юридический үэрэхтээх. Прокуратура урганыгар 2011силтан үлэтийн сафалаабыт. Ол курдук, Уус Алдангынга прокурор көмөлөөччүүттэн сафалаан, Чурапчы улууңун прокурорун солбайлаачынан, Өлеөн улууңун прокурорунан ананан үлэлээбит.

Чурапчыга прокурорунан ананын инниэ 2022 сүл күнүүнгэр дизри, Ныурба улууңун прокурорун дуюнаңыгар турбута. Үлэлээбит сүлларын устата, үтүе субастаах, ситинийлээх үлэтийн санааланан, РФ Генеральний прокурорун грамотатынан нафараадаламмыт.

Чурапчы киинигэр киши эчэйинилээх сүол бынылаана таьыста

Ылам ыйын 18 күнүүнгэр, сарсыарда 3 чаас 59 мүнүүтэбээ Чурапчытааы ис дыала отделын дьюнурунай чаяыгар Чурапчы нэһилиэгэр Павел Пинигин аатынан уулусса 19 нүөмөрдээх дыэз таьыгар киши эчэйинилээх сүол саахала тахсыбытын туунаан иһитиннэрийн киирбит.

Барыллааңынан, итирик туректаах "Тойота Гайя" суплара уруулун кыайан тулпакка, сүйттан тахсан түнгэстибит. Бынылаан түмүгэр, олорсон испит киши ундох тостуулаах араас көрүнг эчэйинин ылан, улуус балыынатыгар киирдээ.

ГИБДД сотрудниктара РФ КоАП 12.8 ыстатыйатын 1 чаяыгар ологуран, административный матрыйаалы онгордулар, силиэстийэ салгыы ытыллар.

Хадаар сүолун туругун көрдүлэр

Бу күннэрэгэ улуус баылыгын бастакы солбайлаачыта Рустам Данилов салайлаачылаах хамыыһыа Хадаар нэһилиэгин сүолун-иинин көрдэ.

Бары билэрбит курдук, бу нэһилиэккэ сүол-ис алдъанан, олохтоохтор күчүмэбэйдэри көрүстүлэр.

Бэдэрээччит "Дороги Саха" ХЭТ бэрэстэбийтэллэрин кытта көрсөн капэллиттэрин түмүгэр, Дирингтэн арахсыыга түмнаар сүол онгоуллоо, салгыы сүоллары көннөрөн, УАЗ массыналар сылдар кыхтаныахтара.

Маны таьынан сүолга дьюуруустуба олохтонуођа, төлөпүөн нүөмөрдээр суруллан ыйаныахтара. Батыллыбыт массыналар ыйыллыбыт нүөмөрдэргэ эрийдэхтэринэ, көмө тийийнэбэ.

Айылдаа тахсарга сэрэхтээх буолуобуун

Уулус баылыгын планеркатыгар халаан уутун уонна ойур бааарын талаарыны, айылдаа тахсыы биир сүрүн боппуроос быбытынан көрүлүннэ. Ол курдук, сиргэ кулуунут оттуу түмүгэр Хайахсыт энгээр 6,5 гектар сиргэ тахсыбыт бааарынан сибээстээн, силиэстийэ бара турар. Билингги туругунан уулуска бааар суюх. Айылдаа тахсарга нэһилиэннэ бааартан уонна татаабыттан сэрэхтээх буоларын күүнүрдэр туунаар иһитиннэрэр, сэрэтер үлэнүүсүүсөө вытарга туунаах сорудахтар бэрилиннилэр.

“Ай Тик” түмсүү истин көмөлөрүн онгордулар

Үтүе холобур. Бу түмсүү 211 хаххалыыр сиэккэни өрөн, анал байыланнай дъайыы қыттылаахтарыгар ыыттылар/2



«Ай-тик» түмсүү чилиэннэрэ.

Чурапчыга күн-дъыл туруга

Ылам ыйыа
23 күнэ
БЭЭТИНСЭ

Ылам ыйыа
24 күнэ
СУБУОТА


Ылам ыйыа
25 күнэ
БАСКЫНЫАНЬЯ

Ылам ыйыа
26 күнэ
БЭНИДИЭННҮҮК

Ылам ыйыа
27 күнэ
ОПТУОРУННҮҮК

Ылам ыйыа
28 күнэ
СЭРЭДЭ

Ылам ыйыа
29 күнэ
ЧЭППИЭР



18° 6°

21° 10°

14° 4°

19° 9°

23° 11°

26° 13°

21° 9°

Өөрөспүүбүлүкэ сонуннара

Ойуур бааарын утары өйдөтөр, сэрэтэр үлэни куүхүрдэргэ соруйда

Ил Дархан ыксаллаах быъыны-майгыны сэрэтэр уонна күттэл суюх буолутун хааччыяар хамыньяа муниньын ынта. Ойуур бааарын утары өйдөтөр, сэрэтэр үлэни күүхүрдэргэ соруйда. Ыам ыйын сантатыттан 23 тын. тахса га уопсай иэннээх 75 ойуур бааара уонна 5 тын. тахса га уопсай иэннээх 162 ландшафтний бааар бэлиэтэммит. Айсен Николаев бу былырынны сылы кытта тэнгизэтэххэ, элбэжин, улуустарга, куорат уокуруктарыгар дьонгэ-сэргээз өйдөтөр-сүбэлиир, быхаарар үлэ сиэтэс суюун бэлизтээтээ. Бааар буруйдаахтарын эплиэтинэсээ тардарга, ону быхаарар үлэни күүхүрдэргэ эттээ.

Ыам ыйын 15 күнэ – Аан дойдугааы Дызэ кэргэн кунэ

Ил Дархан Саха сирин олохтоохторун аан дойдугааы Дызэ кэргэн күнүнэн эхэрдэлээтээ. Өөрөспүүбүлүкээз 169 тын. тахса дызэ кэргэн баарыттан, 34 665 – элбэх оёлоох. Ою төрөөхүнүнэн Унук Илингэ бастакы миэстэнни ылабыт, быыыл номнуу 3,3 тын. тахса ою төрөөтө. Онно федеральний уонна эрэгийнэннээзи өйөбул дъяналлара төхүү күүс буолаллар. «Үйэ оёлоро» тус сываллаах хамытаал кээмээз быыыл 116 тын. солж, дээри улаатта. Ааспыт үс сылга уонна бу сыл түөрт ыйыгар, холбоон, 35 тын. тахса төлөбүр онгоулуни. «Дызэ кэргэн» эрэгийнэннээзи ийз хамытаала бу иннинэ икки төгүл үрдээн, 300 тын. солж. тэнгизтээ, быыылгыттан төрдүс уонна онтон кэлэр ою төрөөтөүнэ көрүллэр буолла. Ааспыт сывлтан ыла, 25 саастарыгар дээри холбоспут ыалга биир кэмнээх харчынан коме онгоуллар.

Эксээмэнгэ 100 баалы ылбыттар харчынан бириэмийэлэнниэхтэрэ

Айсен Николаев быыыл да биир кэлим эксээмэнгэ 100 мунтуур 100 баалы ылбыт оскуоланы бутэрээчилэргэ 100 тын. солж. төлөбүр онгоуллууочун ийнтийннэрдээ. 2022 сывлтан үс сывлуста харчынан бириэмийэнэ 75 үерэнээччи ылбыт. Бу сайын 4500 устудьюон стройэтэрээтэринэн хабыллан, Дьокуускайга уонна улуустарга араас хайысхадаа үзлиэхтэрэ дизэн Ил Дархан эттээ.

Ил Дархан Физика уонна математика Национальный Кииин дэлгээссийэтин кытта көрүстэ

Ил Дархан Арассыйга Наукаларын академиятын академига Александр Сергеев салайааччылаах Физика уонна математика Национальный Кииин дэлгээссийэтин кытта көрүстэ. Хотугу Илингэ федеральний университет анал үерэх-наука кииин үерэнээчилэрийн уонна устудьюоннаар кэлжэлэрттэн чинчийэр уонна сывлара үерийхтээх каадыры бэлэмнээнин болпуруостарын дүүлээстилээр. Бөдөнг хампаанийн кыттылаах информационной хайысхадаа уонна искусственийн интеллект санга хайысхадаарыгар бииргээ үзлээнин бырайылагын олохко киллэрийн биляаныыр туунан этилиниэ.

Сө Ил Дарханын уонна Бырабытальстыбатын пресс-сулупспата.

“Ай Тик” түмсүү истинг көмөлөрүн онгордулар

Үтүө холобур. Бу түмсүү 211 хаххалыыр сиэккэни өрөн, анал байыннай дьайыы кыттылаахтарыгар ыыттылар.

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Хайахсыт нэхилиэгин Ксения Петрова салайааччылаах “Ай Тик” 20-чээ чилиэннээх дъяхталлар түмсүүлээрээ 2024 сывлтан “Добровольцы” (сал. Светлана Архипченко) өөрөспүүбүлүкэтээзи волонтердар хамсааыннарын филиала буолбуттара.

Кинилэр, барыта холбоон, 211 хаххалыыр сиэккэни өрөн, анал байыннай дьайыы кыттылаахтарыгар улахан көмөнү онгордулар. Матрыыаалларын “Добровольцы” хамсааын хааччыйбыт. Былырын этин түспүт маңыттан 400-чээ харысхадаа онгон эмиз байыастарга ыып-пүттара.

“Бу үлэбитигэр хара мангай-гыттан Елена Федулова, Екатерина Монастырева, Аграфира Яковлева, Агафья Пойсеева ылсан, үлэбит кэмигэр түмүктэнээз. Кинилэри сэргэ Надежда Пойсеева, Анна Монастырева, Елена Борисова үлэлэрин быыынгар кэлэн көмөнүн, улахан төхүү буоллулар. Оттон нэхилиэктээ дьокутаата Егор Анемподистов, туту кердестүбүт да, барытын толорон, тус өйөбулүн онгордо.

Биһиги үлэбитин-хамнааспытын истэн, кэлин Мырыла бөнүэлэгээр эмиз филиал тэриллибите. Чурапчытааы институт үлэхнитэрэ итиинэ Мындааайы бөхүэлэгин олохтоохторо сибээс-



кэ тахсан, субэ-ама ылбыттара. Дьокууский куоракка аан бастакытын ытыллыбыт волонтердар кэнсиэрдэригэр биһиги түмсүүбүттэн Ольга Федотова уонна Анна Пойсеева кыттан кэлбитетэрэ, – дизэн түмсүү салайааччыта Ксения Иннокентьевна на үлэ-хамнаас туунан сырдаттаа.

Үөрэх. Оскуоланы түмүктүүр судаарыстыбаннай эксээмэннэр сажаланылар

Елена МАКАРИНСКАЯ

Быыылгы үөрэх дыла түмүктэнэрэ кэллээ. Оскуола ахсын эксээмэннэр туттары угэнэ сажаланна. Бу туунан үөрэх саалтатаа ийнтийнэрээр.

Быыылгы 2024-2025 үөрэх дылыгыг Чурапчы улууынгар 9-с кылааны 393, 11-с кылааны 305 ою бутэриэхтээх. Бу ийнгэр Д.П.Коркин аатынан өөрөспүүбүлүкэтээзи олимпийской эрэллэри бэлэмниир Чурапчытааы интэрнээт - оскуола эмиз киир-

сэр.

Тохус сылаастарга 8 эксээмени тутар пүун, 11 сылаастарга 6 ППЭ үлэлиээз. Бэлэмнэни улэтэ кэмигэр ытыллан, эксээмени тутар пүуннаар уонна үлэниттэр толору бэлэмнэр.

Ыам ыйын 20 күнүттэн саха тылыгыар өөрөспүүбүлүкэтээзи сүрүн эксээмени улуус үрдүнэн 51 ою талан туттараар. Ыам ыйын 21 күнүттэн 13 9-с кылаас оютоомык тылын туттарыахтара. Эксээмэн С.К. Макаров аатынан Чурапчы гимназиятарыгар ытыллылаа.

Бастакы ЕГЭ 11-с кылаастар-



га ыам ыйын 23 күнүгэр историја, химија, литератураа С.А.Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатыгар ытыллылаа.

Онтон салгыы от ыйын 4 күнүгэр дээри Российской Федерации үрдүнэн олохтоммут расписаниенан барысаа.

Чурапчытаацы түмэлбит сайдар, тупсар

Тэрилтэ түбүгэ. А.А.Саввин аатынан история уонна этнография түмэлин дидириктэрин Афанасий Захаровы кытарты кэпсэтийт.

Наталья СИБИРЯКОВА

Үйам ыйын 18 күнүгэр Аан дойду үрдүнэн музей күнэ бэлиэтэнэр. Бу бэлэд датанан бүгүнгү хөхынппытгар Чурапчытаацы А.А.Саввин аатынан история уонна этнография түмэлин дидириктэрин Афанасий Захаровы кытарты кэпсэтийт.

"Биңиги түмэлбит ёрөспүүбүлүкээ олус киэн устуоруялаах, бай пүондалаах, саастаах музейдар кэккэлэргэр киирсэр Холобур, көнөрүллүгэ аналлаах Хатылытаацы филиали кытарты холбоон 11 тынынчттан тахса музейнай предметтээхит. 1948 сүллаахха аан мангай тэриллэн үлэтин сајалысырыгар дидириктэринэн саха биир чулуу кийнте Андрей Саввин дидириктэринэн ананан куустээх үлэни ыыппытга. Ол ишин, бастатан турган, кини туунан ахтан ахаарбыт тооостоох. Андрей Андреевич эрдэ Былатын Ойуунускайдаацы, Гаврил Кеснофонтовтаацы у.д.а. кытарты бииргэ үлэлэспит, уопуттаах этнограф, фольклорист киин буоларын быннытынан дидириктэр буолаат даацаны, киэн хабааннаах үлэни ыыппытга. Төхө даацаны кини баара-суюа уссыл үлэлээтэр, тухха да тэннэммэт этнографический матырыааллары, 1700 түмэл предметин муннъян хаалларбыт киин нэн буолар. Ол ишин биңиги музейбыт этнография ёттугэр баай пүондалаах буолан атын оройуоннаар, Дьюкуускай да түмэллэрэ кэлэн матырыаалларбытын көрөн-истэн, үерэтэн, чинчийэн баарлар. Онон Андрей Андреевиы биңиги еруу улахан махталынан ахтабыт. Хомойуох ишин, кини түйниннаацаар муннъубут матырыааллара, чинчийбит, сурой-бут үлэллэрэ олохко киирбэтхэтэрэ. Баара-суюа кымыс туунан үлэти тахса сыйлдыбыт эбйт. Кэлин история билимин дуоктара Екатерина Романова сүүрэн-кетөн, үлэлэн, Андрей Саввин "Пища якутов" дин кинигэтина тааарар. Андрей Андреевич бу кинигэтин эрдэ бэчээтэнэргэ бэлэмнэн хаалларбыт эбйт, ону Екатерина Назаровна научнай ёттунэн систимэлээн, ситэрэн-хоторон биэрбитэ билим эйгэтигэр фурор онгорбут кинигэ буолбута дидэхинэ, сынспапын. Онтон айыях сүллаацаа Екатерина Романова, Наталья Данилова буолан үлэлнэммит Андрей Андреевич "Гончарное дело якутов" дин кинигэтина тааартарбыт. Бу кинигэни кини сахалын суройлан бэлэмнээбитетин эмэс ситэрэн-хоторон, нууччалын тылбаастаан, атын респонденнаартан матырыаал эбэн биэрбитипит бэл, Америкаа английской тылы-



Түмэл дидириктэрэ Афанасий Захаров/ААПТАР ТҮҮЗРИЙЭ.

нан бэчээтэнэн турар. Оттон быыл "Народная медицина якутов" дин кинигэни булааныбыт. Улуустаацы култуура управлениетин салалттынан улахан бырагыраама огоонуллубута, ол чэрчинэн улуус дъяналттын кемётүнэн тааарар булааннаахбыт. Билинги кэмнэг Андрей Андреевич гуманитарной чинчии институтугар харалла сыйтар үлэти, суройута - 197 папка, ол инигэр этнография да баар, фольклор да баар, сахалар итээллэрэ, угэстэрэ о.д.а. матырыааллар бааллар. Иннээ гынан кини олус киэн хабааннаах үлэни ыытан бу биңиги көлүөнэбитетигэр хаалларбыта олус дин улахан суюлталаах"-, дин кэпсийр Афанасий Афанасьевич.

Санатан эттэххэ, быльрын Чурапчытаацы түмэл улууспут баылыга Степан Саргыдаев бынччы өйөбулунэн национальной бырайыакка кыттан хапытаалынай ёрөмөнгөн эрэ буоллубута. Онон ититии системэтий, ис бараана сандыллан, тупсарыллан, сылаас, сырдык, ыраас дыиээ этэнгэ кыстаан, билигин иккис тын ылбытты, үлэ күестүү оргуйар. Бу үйам ыйын 24 күнүгэр илин энгэр улуустар түмэллэрин дөвөрдүү көрсүүүлээрэ манна Чурапчыга буолаары турар. Ону таынан араас быыстапкалар буолаллар. Холобур, билигин бэс ыйын 16 күнүгэр динэри улууспут олохтоохторо самодеятельной худоонуньук, Чурапчыттан төрүттэх Николай Рязанский киин кутун тутар астык хартынааларынан персональной быыстапкатын кэлэн көрүөхтэрин сөп. Уйыаан ииитиллээччилэрэ, үерэнээччилэр, устудуоннаар, эдэр ыччат бу быыстапканы олус сэргээн көрдүлэр-иинтилэр. Афанасий Афанасьевич түмэл бүгүнгү үлэтин, инники булааннарын манык билиннэрэр: "Кэнники кэмнэ улуус кэллиэсийнээрдэрия кытарты ыкса үлэни ыытан эрэбит. Хас да быыстапка турган, уопсайа 500-тэн тахса кини онно сирьтта, дын интэрийн сурдээжин тарта. Уопсайынан, түмэлбитигэр дын кэлэрэ, сыйльдара

сүрдээчин эбилиннэ дин бэлиэтэххэ наада. Эрдэ казенний муниципальной тэрилтээбит буоллахытын, билигин бюджетной муниципальной тэрилтэ буолбупут. Онон билинтийн түмэлгэ кириини олох тоотубут, тэрилтээ будьдүету таынан, харчынан киллэриитин ситиэ сатыбыт. Ол киирбит харчынан номног араас түхлаах мал ыларга кыннабыт. Быйыл Кытайы 80 сүллаах үбүлүйнэн кыайынын үнсанарга төхүү үүс буолбут, аатырыбыт ППШ мулайын, өрөбөлүүссүйэтиэмэтигэр "Маузер" бэстилиэт мулайын эмэс үллабыт. Онон оюбору, эдэр ыччаты патриотической тынгна иитигэ үлэ ыытыллар, кинилэр музейга кэлэллэрэ элбээ дин булааныбыт.

Быйыл улууспут дъяналтата, баылыкыт Степан Анатольевич сүүрэн-көтөн кэпсэтэн, СӨ култуура министристибэтийн салалтата, министир Афанасий Ноев бынччы өйөбүллэрин техоснащениё субсидия үллабыт. Онон икки саалаа ситэриллиэхтэх, дизайн ёттунэн тупсацай витринаттан саалаан, экспонатынан, араас экспозициян туулухтаах. Ол курдук, этнография саала тауннайылаацаа анаммыт саалабыт. Бу айылчаа аналлааха саалабытыгар Чурапчыбыт

алаастарын көрдөрүөхпүтүн баарабыт. Кэнники кэмнэ Хондуурэээр археологтар үлэллээн араас экспонаттары булбуттарын, арийылары онгорбуттарын, Сылангга эмэс урукку дыллар улаажаларыгар олорон ааслыт буойун унтуобун кырамталара көстүбүттэрийн улууспут олохтоохторо истибиккит буолуо. Ол экспонаттары эмэс палеонтология ёттунэн түмэлбитигэр кэлбит дынгно сотору кэмнэн кэпсийр кыахтаныахыт. Устуоруябыт саалатыгар аныгылын тиэхинькэн тунан цифровой кеменен Чурапчы чулуу үлэхиттэрийн сырдатар, кэпсийр булааннаахбыт. Үлэбитетигэр кинигэ тааарытыгар эмэс үлэлэнэхтээхит. Ол курдук, Хатылытаацы музейбытын кытарты көнөрүллүгэ аналлаах Герой ийэлэр тустарынан кинигээ үлэлэспипит. Оттон быыл "Сана олох" эрдээксийтигэр сахаттан эмэс биир тумус туттар кишибит Иван Винокуров туунан оюлорго аналлаах кинигэни онгортон тааардыбыт. Маны таынан улууспутугар баар кыраайы үерэтээччилэрбит үлэлзин биоллетень курдук онгортон тааарар булааннаахбыт.

Быйыл саамай улахан сорукпут дин түмэлбит пүондатын Судаарыстыбаннай федеральний каталогка киллэриэхтээхит. Билинги кэмнэ 60-ча бирянын киллэридбитет. Манна экспонат аата-суюла, тух маатырыаалттан огоонуллубута, хайдах туректаа, ким аялан туттарбыта, хас сүллаацаа барыта информацийнан киирбет. Оу үлэни түмэлбит тутаах үлэхиттэрийн Людмила Толстоухова, Хатылытаацы филиалга Григорий Чичигинаров иилийилэр-сајалыыллар. Уопсайынан үлэхиттэрийн билиннэрэр буоллахха, научнай сотрудникипит, тэрилтэни ёр кэмнэ салайбыт уопуттаах үлэхит Юрий Толстоухов, экскурсо-

водтар Василенна Мончачевская (билигин оюу көрен уопускаа олорор), Саяна Брызгаева, выставочнай-экспозиционной үлэхиттэрийн Илья Лазарев, сүрүн хранитель Людмила Толстоухова, тех үлэхиттэрийн Владимир Дарамаев, Иван Аммосов, кассир-смотритель Надежда Захарова, Хатылыга Марфа Чичигинарова күннэтэ түбүгүрэллэр, аяллар-туталлар. Уолаттар бары уус буоланнаар, ону-маны онгорогго, толкуйдуурга олус үчүгэй, эдэр үлэхиттэрийн Саяна Семеновна, Илья Ильич цифровизация ёттугэр, телеграм канал, вконтакте пабликка сонуннары тааарыыга, сырдатыыга эмэс үлэлэнэхтээхит. Ол курдук, Хатылытаацы музейбытын кытарты көнөрүллүгэ аналлаах Герой ийэлэр тустарынан кинигээ үлэлэспипит. Оттон быыл "Сана олох" эрдээксийтигэр сахаттан эмэс биир тумус туттар кишибит Иван Винокуров туунан оюлорго аналлаах кинигэни онгортон тааардыбыт. Маны таынан улууспутугар баар кыраайы үерэтээччилэрбит үлэлзин биоллетень курдук онгортон тааарар булааннаахбыт.

Хомойуох ишин, биңиги пүондабыт хараллыыта мөлтөх дин бэлиэтэххэ наада, фондохранилище суюх. Билэр-гит курдук, музей экспонаттара уксун эргэ, кэбирэх матырыяаллаах буолаллар. Дынэр, балары уун үйэлир сыйлтан анал температурный режим, уот-куес барыта тутууллуотаах. Онон инники үлэбитетигэр биңиги саамай улахан баа санаабыт дин фондохранилище тутуултуу. Аңардас бу оройуоннаар түмэллэр эрэ буолбакка, нэшилийтээрэ үлэлии олорор музейдар эмэс пүондаларын септеехтук хайдалларыгар, кэлэр көлүөнэ ыччаттарбытыгар хаалларар нэшилийтэббит баай буоларыгар бу олус улахан төхүү үүс буолуо этэй.

Ды, ити курдук улууспут түмэлин үлэти күннэтэ күестүү оргуйар, угус инники булааннаардаах. Оройуоннаа ыытыллар тэрээнниннэрэгэ өрүү көхтөөх кыттынын ылар кэлэхтииби ааслыт музей күннэн эзэрдэлийббит уонна үлэлэригэр ситишиллэри баарабыт!



Спорт биллэр мецената Алексей Пинигин

Урбаан. Дыгын ооннууларын сүрүн успуонсарын Алексей Пинигиниң кытта кэпсэтибит

Марфа ПЕТРОВА

Ыам ыйын 26 күнүгэр Арассыйаца Урбаанынтын күнэ бэлийтэнэр. Ол чёрчти-нэн "ПРОГРЕСС" тутуу хампааның салайааччытын Алексей Пинигиниң сырдатбыт.

Кини спорт эйгэтигэр киэгниң биллэр, спорт улахан мецената буолар. Ол курдук, элбэх көрөөччүнү түмэр "Дыгын ооннууларыгар" сүрүн успуонсарынан буолбуга алтыс сыйыгар барда. Биир дойдулаахпыт быйылгы 30-с төгүлүн ытыллар күрэхтэний сүрүн бириинин 3 мөлүүүен солкуобайы успуонсардырын туунан бары да билэ-истэ сыйдьабыт. Алексей Семенович 2023 сыйтан Саха сирин төрүт многоборьетын федерациятын бэрэсдийнинэн талышлан улэлиир.

● ● ● Утүе күнүнэн, Алексей Семенович! Спорка чугас буоланың дыгын ооннууларын ейүүргүн буолоо?

● ● ● Утүе күнүнэн! Оннук, кыра эрдэхпилтэн спорка чугас кибиин. Бэйэм Чурапчы спортивнай оскуолатын филиалыгар үтгүүлэх тиризньэр Семен Прокопьевич Макаровка дарькитаммытын, Адам Семен Семенович спорт бэтэрээнэ, Чурапчыга спорт кэмитиэтин үонча сыл салайбыта. Онон бу эйгээ оюо эрдэхпилтэн систан улаапптын дистэхинэ, сыйспаллын. Спорт сонуннарын сэнгээрэн керебүн үонна төхө кыхапынан күрэхтэнийлэрийн үйүүбүн.

● ● ● Быйылгы күрэхтэнийн гэ кыттааччылартан кимгэ ыалдаа?

● ● ● Бу күрэхтэнийгэ сыйн айы бэйэлэрин кынанар, айылцаттан даанийдаах, күүстэхтийн дарькитанар уолаттар кытталлар. Быйыл биир дойдулаа Борис Строев күрэхтэйнэр кыхатаммытыттан үердүм. Инникитин элбий туралларыгар бацаа. Урут да, Чурапчыга эт-хаан өттүнэн күүстэх, кыхтаах уолаттар бааллара. Ким дарькитаах, күүстэх ол кыйдын дизн баа санаабын тиэрдэбин.

● ● ● Дыгынтан ураты биридилийн дөнгө, тэрилтэлэргэ успуонсардааччыгын дуо?

● ● ● Төхө кыйайарынан көмөлөхбүн. Ону сэргэ Хатаска базалан үлэлиир буолан, онно култуурунай, социалын тэрээнинэргэ көхтөөхтүк ыттабыт.

● ● ● Хампааның билигин тугунаи дарькитанары, тугу тута сыйдьабыт?

● ● ● "Прогресс" тэрилтэ 2012 сый сэтийниттэн үлэлиир.



Сүрүн үлэлиир эйгээ элбэх кыбартыралаах таас дыилэри уонна социалын эбийиектэри - унайааннары, оскуолалары, спорт эбийиектэри, балынналары, амбулаториялары тутуунан дарькитанар. Бу соторутаа үнайаан тутан бүтэрбиппилт уонна Мөхсөөлжиле оскуола бырайыагын онгордубут. Билигин Амма Покровкыгар оскуола-саад бырайыагын бэлэмний сыйдьабыт. Бинги, уопсайнан, "под ключ" бырайыактан саџалаан, тутан бизэрбит.

● ● ● Алексей Семенович, эн СӨ Бочооттаах тутааччыгы, архитектора, СӨ Үрэхтэйнин түйгүн, Чурапчы, Нам улууңун Бочооттаах олохтоо ю буолаа. Ханааныгтан тутуу эйгэтигэр үлэлиигин?

● ● ● 1999 сыйтан үлэлиибин. Бастакы бэдэрээтинэн Тикси бөхүелэгэр итихийн системэтийн өрөмүннээчин буолбута. Онно төхө да кэккэ уустуктары көрүстэрбит, ылыммыт үлэбийн анаммыт бодъюор хаачыстыбалаахтык онорон тутарбыппит.

● ● ● Бэйэм түнүнан сырдата тус эрэ. Таарыйа, хайдаа урбаан эйгэтигэр кэлбиккин сэхэргээ.

● ● ● Ыам ыйын 22 күнүгэр 1970 сыйлаахха Ленинград куоракка Мындааайыттан төрүттээх Валентина Дмитриевна уонна Хадаар нэхилиэгиттэн төрүттээх Семен Семенович Пинигиннэр дынэ кэргэнгэ тереобутум. Ойор-тэбэр оюо сааным Чурапчыга ааспыта. 1987 сыйлаахха Чурапчы маннайы нүвэрдээх орто оскуолатын бүтэрбитет. Ол кэнниттэн биир сый Нерюнгри куоракка баран, 12 №-дээх училищеа үерэнэн, автослесарь, суюпар идэтийн балыаабыт. 1988 сыйлаахха Сэбиэскэй аармыяа кэккэтигэр сулууспалы буолбутын. Икки сый аармыяа сулууспалан кэлэн баран, Тыа ханаайыстыбатын академиятыг, оччолго Тыа ханаайыстыбатын үнүстүүтүгээр экономической

факультекка үерэнэ киирбитет. Ол кэнниттэн үлэлии сыйдьан, кэтэхтэн Арассыйаатааы норуоттар дөвөрдоонууларын университетыгар юрист үерээн бүтэрбитет. Салгын Дьюкуускайга М.К. Аммосов аатынан ХИФУ-ка горнай инженерияа үерэммитим.

Үрэхпин бүтэрээт, икки улахан чаанынай тэрилтээ үлэлэбитет. Манна чаанынай тэрилтэн тэрийэн үлэлэлтэргэ бастакы уоптуу ылбытым. 2005 сыйлаахха уоппускаа баран, устуунан туспа барбытым. Ол курдук, чаанынай тэрилтээ тэринэн, тутуунан дарькитанан саџалаабыт. Баастаан, кыра ерөмүнтэн саџалаан, толору ерөмүнү огорор буолбуштуу.

● ● ● Хас үлэхтэйхиний? ● ● ● Баастайааннай 30 штатнай единица баар.

● ● ● Кистэлэн буолбатах буоллаа, сыйлаа, оборотун төхөө тэнгизхэрий?

● ● ● Ортолтуунан, 600-800 мөлүүүен буолар.

● ● ● Үлэхтэйгэр тухуу уустуктары көрсөөччүгүүтүй?

● ● ● Үрэхпин үлэлии сыйдьан, сатабылаах салайааччы, тэрийээччийн буоларын көрдөрбүт. Кэлин бэйэ дыалалтын тэринэн, тэрилтээ өрөмүн араас үлэхтэн огорууга көхтөөхтүк ылсан үлэлэбитет. Кини салайар дьоубура араас куонкуустарга ситишилээхтийн кыттан, кайтарыгар көмөлеспүттэр.

● ● ● Бэйэм дыалалаах буолуу үчүгээ өрттэрэ?

● ● ● Төхөнөн үлэлиигин, оччону огороон. Бий аайы хамнаас кэтэхэ олорбоккун.

● ● ● Эдэр урбааныгтарга тутуу сүбэлиэн этэй?

● ● ● Хас биридийн киши үлэхтэйхээх, сокону тутуу охтаах, дынэ кэргэнин көрүхтээх-истиэхтээх. Онон эдэр урбааныгтарга толлубакка үлэлээн ийн үонна үерэнин, сайдын. Оттон аацааччыларга бары утүенү бааран турал, оюлор-бутун күлтүура, спорт ненгүү дын дын буола улааталларыг иитиёйн динэтэйн.

Хаартыскалар дьюорий тус архыбыттан ыллыннылар



● Вячеслав Дьяконовка сүрүн бириини туттары тутэн.



● «Тобус томтор» ооннуутун сүрүн бириини успуонсарын.



● Болтоно нэхилигэр тутуулбут оскуола-сад дынэтэ.

● Алексей Пинигин олобуттан чахчылар

Алексей Семенович Тикси бөхүелэгэр үлэлии сыйдьан, сатабылаах салайааччы, тэрийээччийн буоларын көрдөрбүт. Кэлин бэйэ дыалалтын тэринэн, тэрилтээ өрөмүн араас үлэхтэн огорууга көхтөөхтүк ылсан үлэлэбитет. Кини салайар дьоубура араас куонкуустарга ситишилээхтийн кыттан, кайтарыгар көмөлеспүттэр.

2011 сыйлаахха Алексей Семенович салайытынан "Хаарбах туруктаах дынэлэртэн көхөрүү" федеральны барыгыраама чэрчтийн үүлэнэр дынэлэри тутарга дуогабар түэрсивит. Бу сыйлар усталарыгар 100-тэн тахса судаарыстыбаннай үонна муниципальной контрагынан үлэхтэнээхтийн ыттыллыбыт. Застойщик бынтынан саамай элбэх тутар-монтажтыр үлэн Нам улууңугар ыттыллыбыт. Ангаардас Чурапчы улууңугар 10 элбэх кыбартыралаах дынэн, 2 оскуола-саады, 2 унайааны, 1 поликлиниканы тулпута. Олортон биридэстэринэн Чурапчыга арбаа, гимназия энээр турар элбэх кыбартыралаах таас дынэлэр буолаллар. Алексей Семенович кэргэннээх, уллаах кыыс озбоох. Озборо номнуу улаатан, үлэхтэн дын буолаллар, туспа ыаллар.

Сырдық сыдъаайдаах Сомоң

Үбүлүөйдээх биир дойдулаахпыт. РФ сурыйааччыларын сойуухун чилиэнэ, сурыйааччы Павел Петрович Сомобо үбүлүөйдээх сааһын туолла

Удъур утума

Ырыаңа ылламмыт суугунуур хатын чарангнаах Чурапчы си-ригэр төлкөтө түспүт биниги кэммит олохxo, улээс көхтөөх биир бинирэмнээх берэстэбии-талинэн үгүстэр сурыйааччи Сомоённуу билинэллэр.

Өбүгэ айылгы сиэрин ингэ-
риммит көнө суруннээх удьоор
харалы Байбал Федоров бу ыам
ыйын 23 күнүгээр 75 сааын
керсөр. Төрөлпүттээр урукку
олох тыйыс тургутууларын
ааспыт туруу дьон этилэр. Абата
Петр Павлович – икки бойобуой
урдъаннаах, мэтээллэрдээх,
Сталинград қыргызытыгыгар
ууну-уоту ортолтуунан ааспыт Ая
дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии
кыттылааца. Оттон ийэтэ Ев-
докия Спиридоновна Чурапчы
кеңерулүүтүн эрэйин, дъиз
көргөнгө өлүүнү-сүтүүнү көр-
сүбүт үлэ, тыыл бэтэрээнэ, саха
литературытыгыгар сэрии туун-
нан мянгайы «Көмүскэ уута»
романы бэлэхтээбит фронтовик
сурийаачы Алексей Бродников
бииргэ терөөбүт балта
этэ. Ол да ийин өбүгэлэрин
утумнаан, Павел Петрович ис-
кусство, култуура идэлэригээр
үүйүллан, сааын тухары тап-
тыыр эйгэтигээр үлэлээбите.
Ол курдук кулуупка, онтон ос-
куолаа чуууталлын сыйльян,
баардаах баараа ётен, ханыаттан
саабалаан, айар-сурийар дъарык-
ка ылларар.

Далан алғыһынан

Сомоң оскуолаңа үерэппит учутала Далан алғынынан ус-урган айымны умсулбаннаах аартыгар киирбите кәмнәрин мәлдүй долгуйя, кизн тутта ах-тааччы. 1992 с. С. Новгородов-ка анаммыт тэрээнингэ онтон таайын А.С.Бродников үбулүе-йүгөр киирэ сыйльдан учуталын көрсөр. Василий Семенович здэр кини айымны суройтуугар холонорун истэн үөрөр. Су-рунаалга көрдөөн ылан, «Туу-йуллуу», «Атаастаны» уонна «Шарыны» диэн кэпсээннәрин «Чолбонг» бечээсттээн, чахчы да тууйулла сыйльдар үернээч-читин санаатын кетөөр, айрага көңүлүүр. Аатырыбит «Тыгын Дархан» романын балэхтиири-гэр: «Уб.Павел Петрович! Тө-реөбүт литературанг сайдарын туугар сыралаахтык үлэлэс. Бутуурдаах билингиги кәмнэ дьолу-соргуну, чәбдик-чәгиэн доруобуяны баңарабын. Автор Далан. 28.10.93 сыл. Чурапчы». дизбит истин анабыла Байбалга суюлдыут сулус буолан инникигэ кыннаттың

Сомбою өрөспүүбулукэ киэнг эйгэтигэр aan мангнай айар улэнит бынтынан билли-
бит түгэнийн ейдеөн кэллим.



Оччолорго, одурууннаах 90-старга, саха уран тылын системээбит норуот суройааччылаара утуу-субуу олохтон бааран, аны суройар-айар дьонгно үе-нээттэн өйөбүл мөлтөөн, книгэ бэчээттэндээ аяаан, литература сайдар хамсааына аярымны быынытыбыт сыллаара этэ. Павел Федоров-Сомою «Олынгырар тырымнаас уоттар», Константин Эверстов «Туман булбут таптал», Уйбаан Ойур «Буурца» уонна Василий Бочкарев «Өрөөбүтүоспун өнүлэн» книгэлэрин биширэмниэр холбуютыллан, киэн кэпсэтий дьоро киэхэтгэ mustubut дьону сэргэхсиппээ.

«Сана суруйааччылар абы-
йахтар, аныгы сонун тиэмэ-
лэрэг үзлээччилэр кэмчилэр
дииллэр. Оннук буолбатаңын
бу көрсүүбүт көрдерөр, —
диэтэ бастакынан тылы ылбыт
«Бичик» кылаабынай редакто-
ра. — Биңиги бу билсиининээр
ааптардарбыт — ханыакка-су-
рунаалга балачча бәчээттәм-
мит, литератураға ис сурэхтэ-
риттэн бақаран, бэринэ туран
үлэлиир дьон. Онон кинилэр
бастакы кинигэлэрин билин-
нэрэр ордук уерүүлээх уонна бу
үлэлэрэ быйыл саха уус-урган
литературата төрүттәммитэ 100
сылын туолар кэрэ-бэлиэ үбү-
луюйун көрсө кинилэр ааџаач-
чыга дьоңуннаах бэлэхтэринэн
буолар». Ханыакка манык өре
кетөүүлүүлдээх сонуну иници-
нэрбит суруналысы, суруйаач-
чы С.Р. Данилов, салгыны Петр
Аввакумов, Сэмэн Тумат, Ха-
рысхал, Гаврил Попов, Василий
Тараубукин, Прокопий Флегон-
тов, о.д.а. сүргэлэрэ кетөүүл-
лэн туран эзжэрдэлээбитеттерин,
айымнышлары ырышыттарын
сурукка тиспид эбит.

Кини бастакы айымнылар
ордук эдэр ааљааччыны, ыччаты
таарыйбыттара бэчээккэ сэ-
нээрийлэргэн да өтө кестөре:
Матрена Борисова «Тырымнас
үоттар» тухохха ынтыраллар?»,
Марфа Далбаева «Санга суолу
арыйар айымнылар», Жания
Леонтьева «Сомою сонун суолу
тэлэр» дизн санаа улзэстибт-
терэ. Ону сэргэ Мария Сидоро-
ва, Иннокентий Окоемов, Данил
Макеев биллийлэх суряаач-

Макеев, Ошкендеров Суркада
чылар Тумарча, Петр Авваку-
мов аалтар айымнылара олох
сытыы, меккуердээх түгэннэ-
ригээр толкуйдуурга ынтырар

суолталаахтарын бэчээккэ бэлиэтээбиттэрэ.

Бар дьон түүн туруулахааччы, үйэтийтээччи

Сомою́ юккэ айымнылары нан, бар дыон биңирээбит ки нигэлэринэн дыонун сааңын көрсөр. Кини сүгүрүйэр улахан убайдарын ини-бии Даниловтар, Далан, Тумарча холубурда рынан аяар дьарыгы көхтөөт уопастыбаннай үлэни кытта сатаан дьуэрэлиир.

Павел Петровичтын билэхэлтийн ылаа, угустартэн ураалтынхаас тэдийн ордуудаа бэлийтийн-биирийн көрөбүн. Бардьон, омук, эрэсцүүбүлүкэ интэрийн тургууланыг, мэлдүйн сууринчны ытык изэнтэйн бынныг түнэн ылынан, туора турбатын, Уйбаан Шамаев, Ньюкулай Кириллин уод а. курдун саха ньургуннарыгар улуустан куруутун тирэх, көмө буолаарын. Байбал норуокка умнуулж багт үтүүлээх саха саарыннарын улуус киэн туттар турву үзэнтийн, гэрилтэлэрин, билингтийн кэм бэлийн дьонун бэчээжээс элбэхтийн сирдатта, кэккэ кинигэлэри танаартардаа. Олортон аяйацы аянинаахаа, норуогийн сууринчныга Даланы педагогийн бынныг түнэн ыланыг эйгээж билиннэрээр «Умнуулбат «Дъикти-саас» овогоро» (2008), «Учуутал дьоло – үерэнээчилэрийн сити-нийнээсээчилэгээр» (2012), Аан Дархан М.Е. Николаевка «Барџа махталын Чурапчы дьонуттан» (2014), Ильдархан Е.А. Борисовка анамийнгээс «Боотур Уустан Ил Дархан» (2014), «Ил Дархан из Боотура Уус» (2023) кинигэлэри сахадьоно бицэрэбилийн көрсүбүүтэй. Хайжалы, махталы мээнээдээс ынтыг бат унучулаах кинигэлэри, саха Аан Дархана бу курдун сууринчныг түнэн ылынан, түлларын-естөрүүгээс кинигэ огортан дьонгто тиэрдэж.

биккэр Барыа Махтал буоллун
М.Николаев. 02.04.16с.» Сомою
үелээнээбээ Ил Дархан Е.А.Бо-
рисов эмиз сахалты, нуучча-
лыы тылынан кини, ёбүгэлэрийн
туунан кинигэлэри онгортобу-
тутар махтал тылын тиэрдит

Сомою репрессия ханы
нгар хаарыйтарбыг, үүнэн испит
дьохурдаах бэйизт Гаврил Ива-
нович Егоров – Билин түхнан

«Кырдык тиллийтэ» дьоңун кинигэні хомуйан оғорбута. Биилин талааннаах сурыйаачы Тимофей Сметаниның уонна Иван Петрову аяар идәкә угүйбут умнуллубат үтүөтүн кәбәйилэр улахан маҳталынан кәриэстииллэр збит.

Өрөспүүбүлүк, олохтоох нэхилизиинээс интэриэстэрин көмүскээн туруулахынга Саха уопастыбаннай киин, Саха қангиризниң көхтөөх кыттааччытын быйытынан уонунан сылларга үлээтэ уонна ол туүттанс уттуруллуга, туора көрүүгэ түбэспитэ. Олортон биир түгэний ойо тутан ахтан айым. 2012 сыллаакха Арассыйха национальной өрөспүүбүлүкэлэрин салайааччыларын бэрисидиэн дээр ааттанылыарын тохтолтуу сажаламмыта. Онуоха саха судаарыстыбаннахиын суурайтарбат туүнгар көннөрү «აა баһылык» дээр тизермин оннугар «Ил Дархан» дээр омук ааспийт устуруйтайттан силистээх аналааты дыяала-куолу тыллыгар, СӨ Төрүт Соконуугар киллэртэрэр инниттэн улахан хамсааны тахсыйбыта. Дыүүлэхийн үрдүк таһымга тахсыйтыг гарын күүкэ үзэлэспит Ил Түмэн парламентарийдара – Зоя Корнилова, Елена Голомарева, Елена Алексеева, Оксана Винокурова, уонна Ульяна Винокурова нэхилизииньэттэн, улуустан өйөбуул наада дээр көрдэспүттэрэз. Онуоха бу сүнгэл соругу Уйбаан Шамаевтын толорорбутуугар манийгынан П.П. Федоров-Сомоjo улаханынк көмөлөспүтээ. Чурапчы биллэр-көстөр дъюнүү кытарты сүбэлэнхэн-дүүллэлэнхэн кинилэр парламент спикерээ В.Н. Басыгысов аатыгар дьонунаах суругу киллэрбиттэрээ. Ол курдук, Дъяаныттан нэхилийк баһылыга, суруюааччы В.П. Стручков-Дуулаа Дыулаал эмизейүүр ис хоноонноо суругу тэрийэн ышыптыа. Онон билигин олохко киирбит саха судаарыстыбанна баарын бэлизтийн доржонноо «Ил Дархан» анаа аат бигэргэнитигэр П.П. Федоровтаах көмөлөрүн дириг махталынан бэлизтийбин.

Дойдуну көмүскәэччиләри уран тылынан дыүһүйзәчи

Сурыйааччы Сомою «Саллаат уонна Таптал» дээн сахалын туспа кинигэнэн уонна нууччалын М.В.Ксенофонто-вынан тылбастанан, «Полярная звезда» сурунаалга бэчээттэммит сэхэнэ саха уус-урган айымнытыг гар өссө арылла илик тиэмээж анаммыт. Саха сирин олохтооторо Ая дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии гэ кытгыларынан, аармыгай ба суулуспа ё бэргэн ытааччы тулуурдаах, барыга-бары сыстаацас, толоругас, бэйэлэрин кынанар саллаат быбытынан кердөрбүттэрэ биллэр (Анал

байыннай дъайыыга сахалар

ол уратылара толору көнүнэ). Байынанай чаас хамандырыда, эпписиэрдэрэ саха буолла да, кырағы харажтаах ытааччы, уруғыйдүт, үчүгэй буочардаах суруксүт, тустиук, боксер диэн уруккуттан олоңурбут ўйде-

буллэхтэр. Ол эрээри, бишик саха ыччата аармыйаца сууус-палаанын ойуулур бөдөн аймнын тою эрэ баччаангна диэри суюх этэ. Биир төрүүтүнэн суруйуга аармыйа күлүк өргүт-тэрин хайдах дааны таарыйарга тийнхиллэрэ эмий мэнхийдир титанийн буулбут буюулж сеп.

Бу сонун аймныга 70-с се. ортолоругар сүүнэн саха уолаттара Чукотка ё сулууспалара ойууланар. Ааптар тыңгаанынаах түгэннэри хото киллэрэн интэрэзни кебутэрэгэ дъулуспат. Оччотоюу ыччат чөл мессүенэ, сэмэйз, бэйз-бэйз-бэйз харыстабыллах, хардарыта көмөлесүнэры сыныана, кильбик таптала, олоххо дъулуура табан көрдөрүллэр. Эдэр киши көрсөр ызарахаттара — олоххо бэйз миэстэтин буулунуу, идэни талыы, ардыггар мууну-тэний, быстах санаацаа киирэн, бынья-мак түгэнгэ түбэхэн, алдааны онгостон олоюу уустуగурдуу, та-быллыбатах таптал курдук ту-гомынга — загаанийн тарлар

гэнээр – аацаачыны тардад. Кинигэ иккис түүмэээр аалттар аяар, араас өрүүтээх уопсастыбанный үзэтин ырытар, кэрэнилиир суурүүлар киирбittэр. Мэлдьи олох үеүнгэр «сырттахха, кытыннахха сатанар» дийн бириинсиптээх, түмсүүгэ-сомоёлонууга угуйар дьгуулурдаах дьон-сэргэ бинириир билингтийн кэм бийр бэлиз киhiитин уобараын бу матырыйааллар сиэрэн биэрэллэр.

Манна даҗатан, сурыйааччы Сомоюн уонна кини олоңун аргына - саха далбар хотуна Мария Николаевна биэс уол, угус сизэн оюлоох улахан дъиз кэргэннэриттэн кыра уоллара Станислав Павлович Анал ба-йыннай дъайынга баџа еттүнэн баран, дойдубут улуу Арас-сыйын интэриэйин көмүккүү сыйльдарын санатар тооостоо.

2019 сүлгэ бөлүүсөк, философия билимин хандыдаата, литератураны чинчийээччи Егор Гаврильевич Винокуров «П.П. Федоров-Сомою олою уонна айар үлээр» дьохуннаах монографияны суурыйн бэчээттэппитин хайаан даацан ахтан ааһар үгүөкэн үлэхит кишихэ махтал бэлиэтинэн буолуухтун! Павел Петрович айар үлэтийн, ер сүллаах литература, уопсас-тыб тунуугар сыралаах үлэтийн биир идэлзэхтэрэ үрдүүктүк сяналаан, Саха сирин Суурыйаччыларын сойтуунун уонна Чурапчы улууһун аатыттан СӨ А.Е.Кулаковской аатынан Судаарыстыбаннай бириэмийнэтигээр түнэриллибитин салалтаа өйүе дин эрэнэ кэтэнэбит.

Валерий Луковцев-Дырустаан,
СӨ күлтүуратын үгүелээх
үзүүлтэй

Манык дылбаа эмиэ баара...

Улуу Кыайы 80 сыйлыгар. Быйылгы үбүлүөйдээх сыйынан оччотообу уустук кэмнэргэ Чурапчы улууһун сайдытыгар дьоһун кылаатын киллэрбит ажам Пантелеймон Сидоров туһунан сырдатабын

Ажабыт Пантелеймон Ильич Сидоров 1903 сыйлааха Кытаанах нэшилиэгэр Урэх Хоротумаца төрөөбүт. Ажата Илья Устинович – Маастар ылдаа – биллэр мас ууна. Чочуйуулаах оствууллары, олоппостору, ыскааптары, дыз атын тээбириинэрин онгорон, кырааскалаан киэргээтэр эбит. Маастар ылдаа дыз тутуутуттан ураты көлөнөн бурдук тардар мизлингсэни ёйуттэн онгорон, дыонун абыраабыттаах.

Ажабыт Пантелеймон Ильич сахалын үерхтээх этэ. Буютурууский улууһун 1 Хатылы нэшилиэгин (Кытаанах) Хабатча оскуолатыгар үс сый үерэнэн, 1917-1918сс. ааџар-сурыйар буолбут. Салгын үерэээр тыгипалаах дын, Дьюкуский куоракка 1-кы сэбийэскэй оскуолаа ўыппиттар, туерт кылааны бутэрбит, тымныан ыалдан төннүүбүт. Кэлин кэргэннээх, овлоох-уруулаах киини колхус мэктэлээн, оройон кийнгэр колхустаах ыччат оскуолатыгар (ШКМ) үерэнэн, алта кылааны бутэрбит. Нэшилиэк көхтөөх ыччатаа буолан, 1924 сыйлааха комсомолга ылаллар, ал эрээри, комсомол чилиннэн үүнүүк сыйдыбыатах. “Ити уол энэтэ тангааыт этэ” дын хобулаан, комсомолтан тааарбыттар. Онтон үнсүүн кыайан, төттөрү киллэрбиттэр.

«Труд бедняка колхуска ахсааннара-учуутара кэмигэр түмүллүбэkkэ, отчоот-учуут мөлтөөттэн үлэ атхаммыт, ал иин кинини суюччуунан үлэлэштиттэр. Салгын ажабытын, сукка-учуокка дьюцурдаах дын, Кечүктэйгэ «Якутторг» лаапптыгар биркээсчи-гинэн аныллар. Ол тэрилтэ толору аата – «Хатылынкая лавка Якутторга м. Кечүктэй 27 марта 1928г. дын этэ. Үлэ дуогабарын түхэсшибит. Үлэ чаана 8 чаас, хамнаанын – 1 меөөх 86 харчыны ыйга биирдэ бизрэллэр эбит. Сотору Кытаанах нэшилиэгин Сэбийэтин сэкиртээринэн, бэрэссэдээтэлинэн талыллан, тааарылаахтык үлэлэббит. Сангалаах-ин’элэх, турорсугулаах буолан, дыон итэбэлин ылбыт. 1931 сыйлааха Чурапчы райисполкома командировкалаан, госстроковка инициалтэринэн үлэлии сыйдыбыт.

1933-1934 сыйларга Кытаанах сельпотун бэрэссэдээтэлинэн анаабыттар. 1934-1936 сыйларга Чурапчыга райзэмоддел инструктор-бухгалтерын тааарылаахтык үлэлии олордоюна, «Ярославский» колхуска эпизэттээх суюччуунан ытталлар. 1938 сыйлааха Саха АССР наркомзэмын анаанынан, Чурапчыга МТС-ка дириектэри солбайааччынан, ал эбэтэ колхустары кытта



ахсаангна бухгалтерынан үлэлэббит. Ити эпизэттээх үлэтигэр 1943 сыйлаа дыри, сэрии, уот-кураан сатылаан турдаана, эпизэтинэхи сүгэн, чиэниинэйдик үлэлэббит. Дыонун Кытаанахтан көнөрөн киллэрбитэ. Оччолорго ажабыт аах 5 овдохторо: Суопшуа, Августа, Зоя, Пана, Надя, ийлээх ажата, балта Маайа. Сэрии сыйларыгар симэх (корь) ыары туран, Пана, Надя дын 4-6 саастаах уоллаах ыыс утуу-субуу өлбүттэр. Ажата ылдаа, ийтэ Марыйа биирдии хонугуунан бывсанан кун сириттэн барбыттар.

Бишиги дыз кэргэн өр кэмнэ “МТС томторо” дын ааттанар сиргэ турар улаан үнүн мас дыиээ олорбуппүт. Кэлин ол дыз «Дагданча» дын ырыннак буола сыйдыбыта. Ити томторго нуучча суюпардара Медведев, Плотников, татаар Сафаргалеев олорон, үлэлэнн ааспигттара. Кинилэр элбэх овлоох этилэрэ. Овзорун кытта оониуурбут, оскуолаа бииргэ үерэнэрбит. Ити дыон кэлин 1955-1956 сыйлар дыки сөбуруу төннүүлэббиттэрэ.

Ажабыт 1938 сыйлан 1943 сыйлаа дыри МТС-ка үлэлэббитэ. Колхустарга үгүстүк командировкаа сыйдьара. Сайынын ыныыр, ынынын сыйралаах атынан, арыт саты, хас эмз кестөөх нэшилиэктэри кэрийн, нолуок харчытын хомуйара. Колхустарга нолуок кытаанах этэ. Ары, эт, бурдук, оттүхэнэ-тардыта, байланнай, холостуу нолуоктар, страховкалар, сойуомнаар, ис түхэн, ойуур ханаайыстыбатыгар мас төлөбүрэ, оборона фронугар көмө сургуу о.д.а. Маны сүрүн-

Характеристика

На т. Сидорова Пантелеимона Ильича, т. Сидоров П.И. год рождения 1903г., член ВКП(б) с 1940 года, с 1942 года по июль 1943 г. работал заместителем начальника политотдела Чурапчинской МТС.

С работой справляется. Одновременно т. Сидоров работал секретарем первичной парторганизации при МТС. За период его работы секретарем парторганизации МТС выросла на 11 человек за счет лучших людей МТС. Т. Сидоров по линии политики НКЗ ЯАССР и политотдела МТС не имеет никаких мер взысканий. Т. Сидоров может работать на руководящей советской партийной работе.

28 июля 1943г.
Начальник политотдела Чурапчинской МТС Гуляев.

нүүргэ, хомуйарга ажабыт сиратын ууран үлэлэббит. Кини сэрии иннинэ, Большевиктар Бүтүн Союзтааы коммунистический партияларын (ББСКП) чилиэнэ этэ. Ити кэмнэргэ уоттаах сэрии сыйларыгар, МТС партийн тэрилтэгин сэкирэ-тээринэн талыллан үлэлэббит, партийн тэрилтэгин 11 кининэн эбилиббит. Кини үлэтин сыйанаалаан бэрилиббит характеристики аллараа көрүн.

Үлэтин олус эпизэтинэстээхтик, чиэниинэйдик толорбут. Оччотуун кэмнэгэр чуолкайдаа түмэн, бэлэмнээн, тувааннаах уорганаага түхэрэрэ. Үлэтин сыйанаалаан, харчынан бириэмийлэббиттэр.

Ити үлэтигэр доруобийатын туругунан тохтоон, олохтоох араадыйанан биэрии кэмнэтигэр нууччалыгтан сахалыны тилбаастаан, сэрии хаамытын туһунан биэриини тэрийээччинэн үлэлэббит.

«Приказ Комитета по радиофициации и радиовещанию при Совете Министров ЯАССР, г. Якутск №146 от 4 июля, 1947г. Уполномочено по Чурапчинскому району тов. Сидорову П.И. компенсировать одномесячный отпуск 1946 г. деньгами. Основание: решение бюро РК ВЛК(б). Председатель радиокомитета при СМ ЯАССР Тихонов».

Ажабыт Пантелеимон Ильич сиралаах үлэтин Бырабытаялыстыба урдуктук сыйанаалаабыта. «1941-1945сс. кильбизнээх үлэтин ийн» мэтээлинэн нацааадаламмыта.

Кини кыайылаах-хотуулаах үлэхит, сүрдээх быхаарылаах, ирдэбильлэх, кытаанах майгылаа. Кыра үерхтээх буоллар, олус учугэй буочардаа, былыргы Ноңуруодап алпаабытынан нууччалыны табатык сурйара, бииргэ үлэлир дыноо сөөллөр.

Нолуок агена, бухгалтер, ревизор буола сыйдьан, квитанциятын нууччалыны толороро, онно ахсаан аатын таба сурьарын биир идэлэхтээр сөөн кэпсийллэр эбит. Салгын суюччоот отчоотун ахсааны сыйната-халтыга суюх толорорун, билийтэ кэнгэн ийнүүн учоттаан, ис ый Чурапчы госбааны гар бухгалтерга стажировканы барбыт.

1944 сыйлан Чурапчы оройонун үлэхиттэр дьюкотааттарын Сэбийэтин сэгэриллэх кэ-

митиэтигэр бывааннааччынан, аныгылын эттэхээ, экономи-хынан ананан тааарылаахтык үлэлэббит. Сэрии кэнниттэн оройонгын, нэшилиэктэргэ оскуолалары, балыыналары, хонтуоралары у.д.а. тутуулары туппуттара. Онно кини урукку Райсэбийт дыиэтин туттарбыта. Кэлин ол дыз амбулатория буолан баран, кетурулэн, билигин ол миэсттигэр улуустааы кини биилэтигээ таас дыиэти тутуллан дыэндэйдэ.

Хонтуораны тутууга колхус аайы тутуу маынан, бэрэбинэн нэн хааччыалларыгар түхэн түхэрбиттэр. Суол-иис хаалынан иннинэ итиэн тутууга болуутуннуктары ытталларыгар дьянал барбыт. Олорор сирдэрин, өйүе астарын колхустар бэйзлэрэ, көлөнүн күнүн ааџан турал, уйуммуттар. Оччотууга оройон сэбийтэн бэрэссэдээтэлинэн Одьуулунтан төрүттээх уотаах-төлөннөөх коммунист Дьячковская Варвара Николаевна үлэлиир.

1953 сыйлан Чурапчытааы 5048 №-дээх Кин сберкасса (билигин сбербанк) сэбийдис-сэйинэн ананар. Бу үлэтин ым-пыгын-чымпыгын дирин ник банаалаан, 1961 сыйлаа дыри урдук эпизэтинэстээхтик үлэлэббит. Кини үлэтин Саха АССР гострудсберкасса уоннаа гостредит управлениетаа урдуктук сыйанаалаан, эвэрдэ тэлэгирээмэлэри ынчилтээрэ. Ол тэлэгирээмэлэри билигин бааллар. Уп министиэристибээтэ ревизияца сыйнан-халтыны булбат эбит, сыйлаа ытчоттуур мунньятарга, министиэристибээ ыттар куурустарыгар үерэммит, билигин хангатымыт.

Кини үлэлиирин таынан, маынан үнанара. Сиэнигэр Аркадийга оюу оронун, олошонун онорбута. Байанайдаа булчут, саас куска, андыга дурдаа сыйтара. Олох учугэй «Зауэр» германский саалаа. Илимниирэ, Эбэйт барахсан, Куёх Боллох көмүс хатырыктаа ыттан ботуччу бэрсэрэ, хадаа-лырыа. Оройонгын оччолорго бэлисэпийтэх кини тарбахха ааъыллара. Кини биир бастакынан бэлисэпийт көлөлөммүтэ, сыйнан үлэтигэр ону тэбэн баараа. Кэлин “Илиммин көррөрбөр ыраа ырватаанын” дын бэлисэпийтэгэр мотуору олордубута. Саха эр киитин сэриинэн, ал сүүрдүүтүн олус себүлүүра. Чурапчыга ат сүүрдүүтүн күннэригэр элбэх ат баайааччы кэлэрэ-барара, хонор-өрүүр да этилэр. Аты хайдаа баайыттарын, ахтаталларын, хаамтаралларын ыйыталаара, бэлиэтнэрэ, боруобалаан сүүрдүүнү көрөн, хайа нэшилиэктэри ат хайдааны сыйлактыра, билгэлийрэ, тойоннуура, ат атааны үерэтибэйт дээхлэрэ. Кини эрүү Кытаанах киитэ Борокуопшай Захаров сыйдьара-хоноро, кини баайааччы этэ. 1950 сыйлар

ортолорун дыки быыналаа. Тааттаба Чурапчы-Таатта ат сүүрдүүтэ буолбута. Онно чурапчылар кыайтарбыттарын чуолкай өйдөөбүпүн. Элбэх кини тоо сууллан барбыттар, улаан уксуулаах, ыынылаах-ханылаах ат сүүрдүүтэ буолбут. Ажабытын үнсэн, партия райкомун биротугар дьюуллэббиттэр: “Ат сүүрдүүтэ, уксуу – былыргы олох хаалыннанын ооньнуута, ону агитациялыгын, дыону көүлүүгүн”, – дыэн миэрэлэббиттэр. Ол мунньятан нааа сүөм түнэн кэлбитетин өйдүүбүн.

Бишиги оюо эрдэхпитинэ, госбаан томторун быарыгар балаанга олорбуппүт. Кэлин төрөөбүт дойдугуттан Кечүктэйтэн дынун дыиэтин кетүрэн ааџан, дыз туппуга. Санда дыибитетигэр эбээ Өрүүсэ бишиги кытта олорбуга, соютох агаардас эмээхин биир уоллаа суюа, иннээ гынан оюор дыиэлэнэн үерэнэллэрэ.

Ажабыт чиэниинэй, дын энэхүүннаах олоо олорон ааспигта. Хара өлүөр дыри илиитин үлэхтэн араарбатаа. Куорака киирэн балыынаа сыйтан эмтэммитэ, көрдөрүммүтэ. Үарыытаа ылан испите, оронто да турбат буолбута. 1960 сый сайныгар Өлүөхүмэтэн эдийийбит Августа, кэргэнэ Владимир Петрович Каправлов улаан кыстарын Надяны илдээ кэлбитетигэр, сиэн кысыптын көрдүүт дын олус үербүтэ.

Сэрии эмиэ бишиги ыалы таарыйбыта. Сут-кураан сатылаабыта, тух эмээрбийтингин анынга үен утары салаан ийэрэ. Дын эйз-дэмнээх үүт-тураан олохторо биирдээ күөрэ-ланкы барбыта. Оройон колхустарын хоту көнөрүүгэ балыктаанын ыттарга урдуктук уорганаар сүнгэл дыааллара тахсан, «Ярославский» колхус бары чилиэннэрэ, ол инигэр ажабыт абаалара – Арамаан Сиидэрэп, Бүөччэн, Нукулай, Мандалымын дыз кэргэттэрийнин, барыта 17 кини, Булунга Трофимовской балык собууттара. Иккү инитэ сэрии толоонугар охтууттара.

Ажабыт Мандалымын, ийзбит ылдаанаа ыал буолан, дыз-ут туттан, оюу-уруу төртэн, үлэлэн, дынгээ-сэргээ, ыалларыгар Мандалымыннаар дэттэрэн олорбуттара.

Бу орто дойдуга тух барыта – унуктаах, кэмнээх-кэргдилэх. Мас үүнүе, эмээрбийн охтуу, атны сиргээ үүсүүре, кини кырдьлан олохтон барыма, кини оннугар ыччатаа хаалыхтара.

Кыына Светлана Шарина, Саха ереспүүбүлүктийн үерэбийрүүтин Бочууттаах бэтэрээнэ

80
ПОБЕДА!

Афиша



Репертуар с 22 мая по 28 мая

Скидки и льготы на посещение киносеансов кинотеатра «Айыллаан»

Вторник - Многодетным семьям (Льготы предоставляются на членов только одной семьи) 50% от стоимости билета.

Среда - Пенсионеры, инвалиды 1,2 группы 50% от стоимости билета.

На все дни кроме четверга

Ветераны ВОВ, дети инвалиды 100% от стоимости билета.

Пятница - Ветераны боевых действий, дети сироты (круглые сироты) 50% от стоимости билета.

Без ограничения - дети до 5 (пяти) лет включительно 100% от стоимости билета.

В день рождения - Именинникам (при предъявлении документа) 3 дня до и 3 дня после 100% от стоимости.

БИЛЛЕРИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕГИОН СТРОЙ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«Ытыхтабыллаах улууспут олохтоохторо! "РегионСтрой" ХЭТ ДЬИЭ ТУУТУУГАР САЙААПКАЛАРЫ ХОМУЙАР:

1. Уолуттаах олохтоох биригээдэ;
2. Сыанабыт удамыр;
3. Ипотеканы ыларга босхо кемеленбүт, субэлиибит;
4. Хаачыстыбаны мэктэлиибит;
5. Бизэнийэлэхтэрэг чэпчэтийн көрүллэр.

Билсэр төл: 89142979917.

Инфографика

Как уберечься от укуса клеща



Разбивайте лагерь
в сухих сосновых
лесах



Осматривайте себя
каждые 15–30 минут



Опрыскивайте
площадку под лагерь
акарицидами



Осмотрите одежду
после похода,
оставьте ее на воздухе
на пару часов



После прогулки
осмотрите домашних
животных



Используйте
репелленты
или специальную
одежду



Не приносите домой
цветы, ветки
и охотничьи трофеи

Сынньялангна

	Обүгэлэр- бит сыр- датынэр тэриллэрэ	Саарын	...-дъаар	
	Өлүөхүмэ нэни- лиэгэ	Этиллиибит ... ишиллиибит буолбат		
	Мэнэ дэ- риви- нээз этэ Бара саная	Таа... (дээхи хонуу)	Күүхү- нэн был- дъаан ылаач- чы	Саха эдэр худу- нуньуга
	Тилийэ тиэргэнээх, булкуна буруулаах			Муусу- ка, ырыа керүнэ
	Сурү- йаачы Е. Ирин- цеева	...-кес кини	Б а Одун Хаан, Улуу Суорун, Хотой ...	Кини ...лэн ылара суюх
	Улахан балык	... атаын тутан хаалыы	С	Хамаанданан, күрэхтэнигэ туттуллар тэрил
	Бэрт мөкү хаачыс- тыба	Улахан	...лоон	"Кинигэ- ни ..., оччобо эбил- лиэн" (Н.Неус- строев)
	Уу-чуку- чук	...лаахан	...обус	Телепүэнз суюх тутубат тыла
	Олбуор керүнэ			

«Сканворд: тэрийээччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалыы сканворд 9» ыллынна.
Хаңыат 18 нүемэригээр тахсыбыт сканворд эппиэттэрэ. Туруору: халым, баыыр,
батас, албакаат, байдаарка, ытарба, Табык, лабырыай, Фет, ыйынг, ыстаат, ыал, да
астыныы. Сытыры: баабый, ык, ыалдыыт, ырба, ыыр, ат, Крафт, майаак, хаалтыс, ыбы-
лы, Батый, Дъабарыкы, тарынг, хабарба, тус, Айталь.

Литература муннууга

Сайын сыйтаах хохоннор

НЬЮКУОЛУН – САЙЫЛЫК
САЙЫНА

Сайын ыллыыр уйгута
Уйулжаны долгута,
Сайылыги кизргээтэ,
Сирэм күвүү талгээтэ.

Сэмэр тыаџа тахсияхха,
Атаж балай барыахха,
Чэлгийшини кэтиэххэ,
Иэйши тылын этизххэ.

Дыргыл салгын утаяын
Ыймахтыахха дуонуяа,
Куммут күлүм ардаын
Хомуукохха хохуяа.

Олох кэрэ түгэнэ,
Үнүктүүбүт үгэнэ
Мичиллий күөгэйз,
Үммүт эбзэт, сэгэйз.

Сахам сирин сайына
Сирэм өнүүн ылына,
Эргимтэн кэрийэр,
Кэрэ ками бэрэйэр.

Ньюкуолуну көрсүнэ,
Эйгэлэрдин үөрсүнэ,
Кээж этэн чоргууда,
Айылбажа угүйда.

Барыах, тыаџа, чарагнга,
Кеччүүххэс сыламнга,
Сайыммытын урүйдуох,
Чынчаахтарга хоруудуох.

Сайылыги сөргүтүүх,
Түптэ уотун күөдүтүүх,
Дыкти сыйты тэнитизэх,
Үргүг түүнү эргитизэх.

Николай Пахомов.

ҮАМ ҮЙЫН ХАЛЛААНА

Күйгүөрөр күнүску
куүрээнинээн,
Күөрэгэй көхтөөх
ырыатынан,
Үрүэ, үрэх дүүрүсэн
дүүнгээнинээн,
Тыллыы тынгаанынаах
чопчутунан,

Аар тайцам энгэшилээх
Тойтуун дуораанынан
Саарбалаах саламата,
Үорүү, орлогой
Кынньяар кымыстаах
чорооно,

Көнгүл салгын халаана,
Куюх урсун дъайаана,
Ылам үйын
Үрдүк ыраас халлаана!

Терентий Кадашевской.

Маска аналаах бастын кырааскалар “Arctic Color”-га бааллар!

Ыам ыйыттан дыэ туттубу-тунан барабыт. Даачабытын онгостобут, тиэрэммитин тулсарабыт. Бынатын эттэхээ, тутуу, ерөмүөн тубуктээх кэмэ саңаланар.

Түбүк бөөтүн көрсүбүт үлэбит хайдах көстүүлэх буолара кырааскаттан туттулуктаах. Ардах-хаар биирдэ-иккитэ түстэйинэ, суууллан-суураллан хаалбат, күн уотугар өнгөөлбөөрбөт, кир-хох систан нымаах буолбат хаачыстыбалаах кыраасканы көрдүүбүт.

Дыэ туттааччыларга, ерөмүөн онгостооччуларга “Arctic Color” кырааскаларын сүбэлийбит. Бу тэрилтэ кырааскаларын дыон тутун хайгырый?

Хоруйдуур – “Arctic Color” тэрилтэ операционнай дириектэрэ Айна Сивцева.

● ● ● Энгиги кырааскаларгыт атыга хамаацатык бааллар. Бүгүн чуолаан маңы соторго аналаах кыраасканы кэпсэтиэх. Хас көрүнэ атыга баары?

● ● ● Маңы, сүннүүнэн, эмээлийн сотоллор. Маатабай уонна килээнсэ дин араастаар. Маатабай эмээл систаабыгар килээнсээ суюх, болоорхой буолар. Колеровкалаан ханык баарар өнгө таарабыт. Онтон килээнсэн сотохко, мас килэбэчийэр. 12 араас өнгөөх. Мас сааын көрдөрөр ойуулаах кырааскалар бааллар. Маңы ессе арынан, лаацынан сотоуха сөп. Арыы, лаах арааха атыга баар.

Биңигиттэн мас миэбэлгэ сотуллар кыраасканы эмээ араа-

ыттан талыхахтын сөп. “Декоративний”, ол эбэтэр киэргэли, декору кырааскаларыгра аналаах кырааскалар эмиэ бааллар.

Кыбартырыа (дыэ) ишин кырааскаларыгра дыон ордук “водно-дисперсионный” систааптаах акриловай кыраасканы сөбүлээн тутталлар. Бу кырааскаларыгра олус хаачыстыбалаах. 30 000 сууиууга дидири өнгүн сүтэрбээ. 3.5 кв.м. иэнээх сиргэ баарар-суюа 1 киилэ кырааска туттуллар.

● ● ● Хаачыстыбалаара хайда-бый? Сорох мас кырааска-та ардахха, синкээ эбэтэр күн уотугар өнгөөлбөөрөн хааллар.

● ● ● Бастатан турал, дыон дорубайтагар буортута суюх кырааскалары онгобут. Сыта суюхтар, киини аллергиялапттар. Бу сывлар тухары хаачыстыба түнгүнгүрүүлэхтийбит, технологиябытын мэлдьи тупсаран ихэббит. Маска аналаах кырааскаларыгра систаабыгар дыннээх компоненын – хатырыгы (кора) – эбэйт. Ол маңы эрэллэхтий харыстыры, таын беөргөтөн бизэрэ. Анал пигментээх буолан, күн уота сиэбээт.

● ● ● Билигин үгүстэр чааны-ней, даача дыэтийн таын кырааскалаары огостор буолуухтахтар. Дыэ фасадын сотор кырааска-за ордук тутуу учуутуур наа-даный?

● ● ● Мас дыэни соторго төхөн кырааска ороскуотганарын (соро-бор мас оборон кэбиңэр кырааска баар буолар), бигэтийн, дорубайца куттала суюн боломтою

ылар наада.

Сыахпыт Дьюкуускайга баар буолан, мэлдьи сангаттан санга бородууксуйаны тааара олоробут. Өрөмүен – тиэтэллэх эз. Кылгас кэм инигэр, ол эбэтэр күнгэ 20 туннаа дидири кыраасканы бэлэмниийбит. Ханык баарар өнгүүлэхээн таарабыт.

Килийизнээрбитетгэр табыгас-таах усулубийаны тэрийбэйт. Ол курдук:

Бастатан турал, кыраасканы 1 киилэттэн савалаан атылыбыт. Төхө киилэнин наадыйаа да, оччону куттаран ылааыт.

Икиниинэн, хаачыстыбата сына-нтыгар эппиэтгэхэр. Чэлчекини дааны, арыйий ботучуу сыналаа дааны булуухутун сөп. Холобур, маңы соторго аналаах кырааска 430 к/солк. саңалаан баар.

Үсүүнэн, колеровка сына-та 8-10 к/солк. саңалаан баар. Хайда да маңаацын колеровканы мантан чэлчеки сынаа даацаа атылааат. Та-быгастаа даацаа дин, 1 киилэттэн бэлэмниийбэрийхтээн сөп.

Тердүүнэн. Дьюкуускай инигэр ханык баарар аадырыс-ка дидири буор боско тиэрдэн би-рэбэйт. Ууустарга кэпсэтийнэн эмээ тиэрдэхпитин сөп.

“Сана олох” кэр.

“Arctic Color” – кырааска онгорон атылыыр хам-пааныяа. Атытартан уратыта дин атылыыр кы-рааскаларын аныгылы технологияны, бары ирдэ-били тутуунан манна, Дьюкуускайга, онгорон тааараар. Бас билэр сыйахтаах. Тэриллибиз 13 сүл буолла, Саха сирин урдунэн ууустарга дилердээх. Бу сывлар тухары ырыннака бэйтийн үчүүтэн көрдөдө, бородууксуйалара хаачыстыбалаахтара билиннэ.

Эргиир сүл 2-гэр “Arctic Color” маңаацыннаах. Кы-рааскалары таынан малярнай устуруумүннэри, тутуу уонна сийэр-нарылыыр матырылларын атылыыллар. Хампааныяа сангаттан санга бородууксуйаны тааара турар. Ханык кыраасканы талыхахтын билбэйт буоллахытына, долгууман. Маңаацынга уо-путтаах атылыытар улэлийллэр, энээхэ барсары си-нилии субэлихтэрэ.

Хампааныяа кырааскаларын таанар киши элбэх. Дьюкуускай куорат тутар бедэн хампааныяаларын тутуулара 70 %-нара “Arctic Color” хампааныяа кыраас-катынан сотуллан тураллар. Арассыйга атын да куораттарыттан сакаастаан улэхэллэр.

Дыэ туттараары, ерөмүөн онгостоору сывлдарь дыннуу барыгытын “Arctic Color” маңаацынга күтэбийт.



Бизнисийэллэхтэрэгэ, элбэх оболоохторго, тэрилтэлэрэгэ – чэлчэтий!

Дьюкуускай, Окружной сүл 2-тэ, 2-с этээс
К/т 89142729907, 89142703786 arcticcolor.ru

“ARCTIC COLOR” – БАСТЫН ХААЧЫСТИБА МЭКТИЭТЭ!

01 сэрэктэр

Оюулор сайынгы сыньяланнара саңаланыа

Оюу сайынгы сыньяланын тэрийнгэ лааыр суолтата улахан. Оюу онно үлээз үөрэнэр, эт-хаан, ей-санга өттүнэн сайдар, санаа билини инэринэр, элбэх оюону кытта алтынтар, бодоруунар. Оюуаха элбэх дыон мустар, керсер сиригэр уоттан сэрэхтээх буолуу ирдэнэр.

Лааыры үлээз киллэрийн иннинэ үгүс өрүтгээх бэрэбизэркэ ытыллар, уоту умууруорар тэрийн (огнетушитель) туроруллар, уота-куңаа бэрэбизэркэлэнэр, эвакуация билаана ирдэнэр ону тэнэ, үлэхиттэргэ, оюулорго сэрэхтээх буолуу түнчан үөрэх ытыллыахтаах.

Хас биирдии киши ыксаллаах түгэн үескээтэйнэ,

маннайгы хамсаныларын, ханна эрийн тийиэрин билихтээх, көмөө туттууллар тэриллэр ханна баалларын билихтээх, онон туттары са-таахтаах.

Ол курдук, **101, 112** нуюмэргэ эрийн тийиэхтээх. Дыонун сэрэхтээх.

Ханна, хантан умайын тах-сыбытын, хас киши баарын биллэрихтээх.

Бастакынан сөнтөөх бы-хаарынылары ылынан, турбут уоту умууруорарга тутуулаахтаах.

Анаас уоту туттар бо-буулаах, оту уот эрдээтгэн бэлэмниийт анал сиргэ улахан киши кэтгэйлэхэх оттуулуухтаах. Уоту туттан буттуугут да, умууруоргыт, кетииргит ир-дэнэр.

Тэлгээн ишинээви халпыт



оту-маңы, бөгү-саы ыраас-тыргыт ордук.

Уоттан сэрэхтээх буолуу бираабылаларын тутуунан, уоттан сэрэхтээх буолун, этэнгэ сыйдлын!

Андрей Эрлюков,
Баары сэрэхтээх,
профилактика тэрийни
инструктора.

КУТУРДАН

Чыаппара сэлиэннэтийн олохтообо, тыыл, үлэ бэтэрээнэ, ытыктыры бэтэрээммит.

ПОПОВА Александра Спиридоновна

олохтон тураабытынан, оболоругар, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр, чугас аймахтарыгар диринг кутурбаммын тиэрдэбэйт.

Чыаппаратаа “Алгыс” уүйяан кэлэхтийн.

Интэрнэт туелбэтийн олохтообо, ер сывларга ОДЫХХ тэрилтэтийн Чурапчытаа филиалыг гар машинист-операторынан үлэллэбэйт кундуурааллыт, убайыт

ЛЕБЕДЕВ Петр Петрович

сохччу ыалдан олохтон тураабытын доюторугар, билэр дыонугар дирингник курутуйан турал иницииннэрэбэйт.

Биригэ тереөбүттэрэ уонна чугас аймахтара.

Маннайгы кылааска үрэллэгит ытыктыр учууталын

СТАРОСТИН Сергей Григорьевич

олохтон тураабытынан, кэргэнигэр Екатерина Семеновна, оболоругар Владимирга, Аннаа, чугас аймахтарыгар диринг кутурбаммын тиэрдэбин.

Мырыллаттан Нина Николаевна Попова.



Улуус
сонуннарын
бу сигэнэн
киирэн көрүн



**“САНА ОЛОХ”
хынныт**

Кылдаабынай
эрэлжэктэр
ГОРОХОВА
Людмила
Владимировна

Тэрийэччилэр: СӨ Бырабыльтыйбага, Саха Ореспүүбулүстин “Сахабэчээт” Сударыстыбаний автономий тэрилтээ.
Таанарагчы: СӨ “Сахабэчээт” ГАУ
Таанарагчы адьырына: 677000, Дьюкуускай к., Орджоникидзе ул. 31, 124 каб. төл/факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sakhapechat@mail.ru. Российской Федерации Роскомнадзор СӨ салалтагыгар 2020 с. бэс ыйни 3 кунуургэ регистрацияламмын нүмэрэ – ПИ №ГУ14-00559.

Эрэдээсийэз адьырына: 678670, Чурапчы сэл., П.Пинигина, 26 а. Төлөнүүнээрбтээ зэрэлжэктэр – 41-332, отделлар – 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru, telegram: @sanaoloh

Антар сургатар энэлжээрийн позицийнага мэлдьи сөп тубээр буолбах. Сургута ыйыллар чахчылар кырлынгаахтарыгар эппиэтгэнэ антар тус бэйтээ сүзэр.

Индексэ: ПИ964. Бечээккэ сакаас № 20 (11999). Кэмэйз 2 б.л. Ахсаана 1000. Хынныт сывнатаа 26 солк. Хынныт нээдээлээ биридэ: бээтинсээз тахсар.

Хынныт 22.05.2025 с. бечээккэ бэрилийн, 23.05.2025 с. табыста. Дьюкуускай к., Вилойской переулок, 20 №-дээх дынтигээр, “Ю.А. Гагарин атынан Дьюкуускайдаа “өреспүүбулүжээтийн типография” АУ бечээтэнэн.



@SANAOLOH